

Broj: 03-02-1315/2021
Sarajevo, 22.12.2021. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom -
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući
- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno:	23-12-2021		
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	-02-	2450	/21

Poštovani,

U skladu sa članom IV.B.3.7.c) (III) Ustava Federacije BiH, a u vezi sa odredbama čl. 163, 164. i 165. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07, 2/08 i 26/20) i čl. 155, 156. i 157. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03, 21/09 i 24/20), **radi razmatranja i prihvatanja, dostavljam Vam NACRT ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 291. sjednici, održanoj 18.11.2021. godine.

Nacrt zakona se dostavlja na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,



Prilog: - Nacrt zakona na bosanskom jeziku i
- Izjava o usklađenosti.

Cc: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
gosp. Nermin Džindić, ministar

AMERICAN
UNIVERSITY

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA**

NACRT

**ZAKON O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Sarajevo, novembar 2021. godine

**ZAKON O JAVNO – PRIVATNOM PARTNERSTVU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

DIO PRVI – ZAJEDNIČKE ODREDBE

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

**Član 1.
(Predmet zakona)**

- (1) Ovim zakonom se uređuje sljedeće:
- a) pojam i predmet javno–privatnog partnerstva,
 - b) ciljevi javno-privatnog partnerstva,
 - c) načela javno-privatnog partnerstva,
 - d) definicije, osnovni pojmovi,
 - e) rizici javno- privatnog partnerstva,
 - f) vrste javno-privatnog partnerstava,
 - g) planiranje i pripremanje projekata javno privatnog partnerstva,
 - h) postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva,
 - i) prava i obaveze javnih i privatnih partnera,
 - j) osnivanje i nadležnosti tijela javne vlasti za dodjelu projekata javno-privatnog partnerstva,
 - k) postupak izbora privatnog partnera,
 - l) postupak sklapanja ugovora,
 - m) postupak pravne zaštite,
 - n) prekršajne odredbe i
 - o) druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo.

**Član 2.
(Pojam i predmet javno-privatnog partnerstva)**

- (1) Javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: JPP) predstavlja dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva pružanje javnih usluga ili zadovoljenje javnog interesa (javne potrebe) putem projekata JPP-a.
- (2) Partnerski odnos javnog i privatnog partnera se odvija udruživanjem svih oblika resursa na ugovornoj ili statusnoj osnovi.
- (3) Predmet JPP-a je istraživanje, projektovanje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje kapaciteta radi pružanja usluga i/ili izgradnje objekata radi zadovoljenja javnih potreba u svim oblastima (sektorima) u kojima javni partner (javno tijelo) ima kontrolu.
- (4) Predmet JPP-a ne može biti isključivo istraživanje, izgradnja, isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za privredno korištenje opšteg ili drugog dobra.
- (5) Privatni partner snosi rizik i ima značajnu odgovornost u pogledu upravljanja kapacitetima tokom cijelog trajanja JPP ugovora, a što će se definisati ugovorom.